

Name	LAP1		LAP2		LAP3		LAP4		Total Time	
Chad Cook	25:47.4	16.3 mph	26:42.3	15.7 mph	27:03.3	15.5 mph	25:40.0	16.4 mph	1:45:13	16 mph
Ryan McMahan	26:28.1	15.9 mph	26:45.6	15.7 mph	26:47.1	15.7 mph	25:56.8	16.2 mph	1:45:58	15.9 mph
Brad Eaton	26:26.4	15.9 mph	26:45.3	15.7 mph	26:48.1	15.7 mph	26:37.3	15.8 mph	1:46:37	15.8 mph
Michael Bond	26:26.8	15.9 mph	26:45.4	15.7 mph	26:46.1	15.7 mph	26:39.3	15.8 mph	1:46:38	15.8 mph
David Ortloff	26:41.7	15.7 mph	26:52.8	15.6 mph	27:10.9	15.5 mph	26:49.2	15.7 mph	1:47:35	15.6 mph
Eddy Reimer	26:49.0	15.7 mph	26:44.7	15.7 mph	27:17.4	15.4 mph	26:51.5	15.6 mph	1:47:43	15.6 mph
Sheridan Marquardt	27:05.9	15.5 mph	27:14.0	15.4 mph	27:51.4	15.1 mph	28:25.2	14.8 mph	1:50:36	15.2 mph